



## *Prijem u LIS*

---

Jul 2016.

### *Sadržaj*

<i>Prijavljivanje u LIS .....</i>	<i>2</i>
<i>Postupak prijema u LIS.....</i>	<i>2-5</i>

## LOGOVANJE

Potrebno je ulogovati se u sistem. Svaki radnik ima isto korisničko ime i lozinku kao u Helinat-u.

Korisničko ime  
petar.petrovic  
Lozinka  
●●●●  
Prijavi se  
Prijavi se u sistem

Kada se ulogujete kliknite na **SPISAK POSETA**

heliant LIS Administracija Reload Spisak poseta Admin Administrator Kraj rada  
Spisak poseta  
Obaveštenja  
Prikaži 10 rezultata po strani Pretraga:  
Naslov Kreirao/la Vreme kreiranja  
Nije pronađen rezultat  
Naslov Kreirao/la Vreme kreiranja  
Nema rezultata Prethodna Sledeća

Zatim, u polje pretraga (barcode / ext id.) unesite barkod ručno ili očitajte barkod ukoliko imate čitač barkoda.

heliant LIS Administracija Reload Admin Administrator Kraj rada  
Šalter Laboratorija 6917387 JMBG 08.07.2016  
Pretraži  
Pretraga:  
Broj Datum Uput JMBG Prezime Ime P Hi Rođen Lab Prijem Ext.id Z  
3 08.07.2016. Centralna1852379 Test Testić Ž - 09.06.1930 Centralna + 6916963 -  
2 08.07.2016. Centralna1852379 Test Testić Ž - 09.06.1930 Centralna + 6916734 -  
1 08.07.2016. Batajnica 1852379 Test Testić Ž - 09.06.1930 Batajnica + 6914986 -  
0 08.07.2016. Centralna1852379 Test Testić Ž - 09.06.1930 - 6917387 -

Takođe, možete vršiti pretragu i preko JMBG-a pacijenta, tako što ćete u polje za pretragu (kao na slici ispod) upisati nekoliko početnih cifara JMBG-a, npr. 0801981. Sistem će prikazati sve pacijente koji imaju uput za laboratoriju.

heliant LIS Administracija Admin Administrator Kraj rada

Šalter Laboratorija barcode / ext.id JMBG 08.07.2016

0801981|

0801981715008  
Dragana ROKIĆEVIĆ

0801981115008  
Željko Miletić

Broj	Datum	Uput	JMBG	Prezime	Ime	P	Hi	Rođen	Lab	Prijem	Ext.id	Z
1	08.07.2016.	Batajnica	1852379	Test								
0	08.07.2016.	Batajnica	0708973	182104	Kuraca			- 09.06.1930	Batajnica	+	6914986	-
0	08.07.2016.	Batajnica	1509981	15067	Mihajlović			- 07.08.1973		-	6915921	-
0	08.07.2016.	Batajnica	2203995	15029	Saithi			- 15.09.1981		-	6915863	-
					Mama			- 22.03.1995		-	6915851	-

Nakon toga, desno od imena i prezimena pacijenta, kliknite na polje u okviru kolone **Prijem** (kao na slici ispod)

heliant LIS Administracija Admin Administrator Kraj rada

Šalter Laboratorija barcode / ext.id JMBG 08.07.2016

Broj	Datum	Uput	JMBG	Prezime	Ime	P	Hi	Rođen	Lab	Prijem	Ext.id	Z
0	08.07.2016.	Centralna	1852379	Test	Testić			- 09.06.1930		-	6917387	-

Prikaz 1 do 1 od ukupno 1 rezultata

Otvoriće se kalendar na kome treba da odaberete (**veoma važno**) laboratoriju u kojoj se vrši prijem materijala.

Pretraga:

Broj	Datum	Uput	JMBG	Prezime	Ime	P	Hi	Roden	Lab	Prijem	Ext.id	Z
0	08.07.2016.	Centralna	1852379	Test	Testić			09.06.1930			6917387	-

Prikaz 1 do 1 od ukupno 1 rezultata

PRIJEM UZORAKA: Testić Test

Izaberite uzorke za prijem

Laboratorija: Lab-Centralna

LAB BH HEM KS U LIS - Centralna

July - 2016 -

Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	14:26
27	28	29	30	1	2	3	14:27
4	5	6	7	8	9	10	14:28
11	12	13	14	15	16	17	14:29
18	19	20	21	22	23	24	14:30
25	26	27	28	29	30	31	14:31

Zatim, odaberite grupe analiza za koje se tog trenutka vrši prijem materijala (ne mora se kliknuti odjednom na sve grupe, ukoliko niste dobili uzorak).

PRIJEM UZORAKA: Testić Test

Izaberite uzorke za prijem

Laboratorija: Lab-Centralna

LAB BH HEM KS U

July - 2016 -

Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	14:26
27	28	29	30	1	2	3	14:27
4	5	6	7	8	9	10	14:28
11	12	13	14	15	16	17	14:29
18	19	20	21	22	23	24	14:30
25	26	27	28	29	30	31	14:31

Nakon odabira šta se prima u rad, kliknuti na **snimi**

PRIJEM UZORAKA: Testić Test

Izaberite uzorke za prijem


Laboratorija: Lab-Centralna

LAB BH HEM KS U

July - 2016 -

Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	14:28
27	28	29	30	1	2	3	14:29
4	5	6	7	8	9	10	14:30
11	12	13	14	15	16	17	14:31
18	19	20	21	22	23	24	14:32
25	26	27	28	29	30	31	14:33

Zatim. odštampati barkod klikom (kao na slici)



heliant LIS Administracija Reload Admin Administrator Kraj rada


Salter Laboratorija barcode / ext.id JMBG 08.07.2016

Broj	Datum	Odelj	Uput	JMBG	Prezime	Ime	P	Hi	Rođen	Lab	Prijem	Ext.id	Z
4	08.07.2016.	Centralna	1852379	Test	Testić	Testić	Ž	-	09.06.1930	Centralna +		6917387	-
3	08.07.2016.	Centralna	1852379	Test	Testić	Testić	Ž	-	09.06.1930	Centralna +		6917387	-
2	08.07.2016.	Centralna	1852379	Test	Testić	Testić	Ž	-	09.06.1930	Centralna +		6917387	-
1	08.07.2016.	Batajnica	1852379	Test	Testić	Testić	Ž	-	09.06.1930	Batajnica +		6914986	-
0	08.07.2016.	Surčin	2510959	Test	Testić	Testić	Ž	-	25.10.1959	-	-	6917179	-
0	08.07.2016.	Surčin	0311958	Test	Testić	Testić	Ž	-	03.11.1958	-	-	6917158	-
0	08.07.2016.	Surčin	0302950	Test	Testić	Testić	Ž	-	03.02.1950	-	-	6917151	-
0	08.07.2016.	Surčin	1603935	Test	Testić	Testić	M	-	16.03.1935	-	-	6917142	-
0	08.07.2016.	Surčin	0109962	Test	Testić	Testić	Ž	-	01.09.1962	-	-	6917125	-
0	08.07.2016.	Surčin	2705954	Test	Testić	Testić	Ž	-	27.05.1954	-	-	6917112	-
0	08.07.2016.	Surčin	0210985	Test	Testić	Testić	Ž	-	02.10.1985	-	-	6917102	-
0	08.07.2016.	Centralna	0101961	Test	Testić	Testić	M	-	01.01.1961	-	-	6917097	-

Primer barkoda:

**Test Testić**

**08.07.2016.** **4 F**



**0161900004**

**KKS 5 Diff** **6917387**